

# **KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I SLUČAJ RITE “GACKO”**

**DRAGAN S. JOVIĆ**

**MEĐUNARODNA KONFERENCIJA**

**“RJEŠAVANJE SPOROVA UNUTAR SISTEMA  
KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA”**

**SARAJEVO 25.09.2007**

# Definicija korporativnog upravljanja

- ✓ “Ne činimo drugima ono što ne želimo da čine nama”
- ✓ “Svima dobro”
- ✓ “Vuk sit, sve ovce na broju”
- ✓ WIN-WIN SITUATION

# **Normiranje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima**

## **Izvori prava**

- 1. Zakon o preduzećima**
- 2. Zakon o javnim preduzećima**
- 3. Zakon o investicionim fondovima**
- 4. Standardi upravljanja akcionarskim društvima**

## **Osnovne karakteristike**

- 1. Zaštita društva i svih stakeholdera**
- 2. Etički kodeks i odgovornost**
- 3. Fondovi su portfolio investitori ?!**
- 4. (Ne)obavezujući karakter?!**

# Kritične tačke korporativnog upravljanja u javnim preduzećima

- (Ne)transparentnost
- Politizacija korporacije – negativna selekcija kadrova
- Smrt kritičkog i suprotnog mišljenja
- *Crony capitalism*
- Provedba zakona (Zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima)
- “Bježanje” s berze - ponašanje u stilu inokosnog preduzeća
- Javno preduzeće (ni)je javno dobro
- Eksterna ekonomija

# **Društvo = Korporacija**

**Problemi korporativnog upravljanja u javnim preduzećima izviru iz patologije bosansko-hercegovačkog društva:**

- Crno-bijeli svijet
- Demokratija vs. autokratija
- Pasivnost društvenih grupa
- Averzija prema strateškom planiranju
  - Odsustvo gradualizma

# RITE Gacko



Ko je ovaj čovjek?  
Nikola Tesla?  
Ne!

Ovo je manjinski akcionar, koji se opržio  
zato što je držao “sijelicu”- akcije RITE Gacko<sup>6</sup>


# Energetski sektor – asocijacije

1. Sirovinski nacionalizam (Čavez, Putin, Buš)
2. Tranzicija = privatizacija
3. Socijalizacija javnog sektora vs. profit
4. Finansijsko tržište
5. Korporativno upravljanje

# Uvertira u “RITE Gacko” Rudnik lignita Stanari

Cijena akcija Rudnika u Stanarima

15.03.2006-27.02.2007




1. Berza obustavila trgovinu akcijama
2. Nakon čega je emitent obijestio berzu o sljedećem:
  - prodat udijel u EFTA Group Rudnici Stanari d.o.o
  - uprava očekuje likvidaciju preduzeća

# **Kurs akcija RITE Gacko**

- **Sa 0,12 KM KM na 2,49 KM**
- **Rast likvidnosti tržišta akcija**
- **Uspješno operativno restrukturiranje emitenta**
- **Mikroekonomiske rezerve za povećanje prinosnih kapaciteta na strani troškova**
- **Rasta svjetskih cijena energenata**
- **Privatizacija**
- **Očekivani porast cijena struje na domaćem tržištu**
- **Globalno zagrijavanje**


# RITE Gacko, bruto dobit (u KM)



Izvor podataka: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) ( Obradio autor)

# 10 najvećih akcionara RITE Gacko

## 17.05.2007 god.



Izvor podataka: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) (Obradio autor)

# **Nove elektrane Republike Srpske d.o.o**

## **Gacko – NERS**

- **MH ERS i ČEZ su 04.12.2006 god. zaključile Ugovor o osnivanju NERS d.o.o**
- **Osnivački ulog 800.000 KM**
- **ČEZ 51%, ERS 49%**

Izvor podataka: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) ( Obradio autor)

# **Informacija o “Sporazumu o provedbi” koji su 16.05.2007 god. u Gacku zaključili MH ERS, ČEZ i RITE GACKO**

- RITE GACKO postaje jedan od vlasnika NERS d.o.o
- Ulog RITE Gacko u novo preduzeće sastoji se u stvarima (sva sredstva i obaveze)?
- Zakon o preduzećima propisuje da ulog može biti u stvarima, pravima i novcu, ali ne i u obavezama!
- Postojeći akcionari RITE Gacko ostaju izvan NERS d.o.o!
- ČEZ zadržava 51% i nakon što RITE Gacko prenese svoju imovinu NERS
- Procijena imovine RITE Gacko odnosno njegovog uloga u zajedničkom preduzeću (NERS) na 204 miliona eura!
- Vrlo blizu knjigovodstvene vrijednosti imovine RITE Gacko?

# **Obrazloženje bitnih elemenata sporazuma**

- Ne postoji domaća akumulacija niti ekspertiza
- RITE Gacko trebalo ići u stečaj 2003 god.
- Preostali životni vijek RITE Gacko svega 15 god
- Dinamičan razvoj domaćeg tržišta električne energije zahtijeva brzo i efikasno djelovanje

# RITE Gacko kursevi, pokretni prosjeci i promet, decembar 2006-02.07.2007 god.



Izvor podataka: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) ( Obradio autor)

Napomena:


- Vertikalna linija označava početak trgovanja

Crvena, plava i zelena linija predstavljaju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne pokretne prosjeke zatvarajuće cijene

# RITE Gacko

## 08.05.07-08.06.07


Informacije o  
sporazumu stigle na berzu  
pad kursa za 10%



# Berzanski indeksi Banjalučke berze

## 01.01.2007–22.06.2007 god.

### (01.01.2007 = 100)



Izvor podataka: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) (Obradio autor)

# Finansijsko tržište - motivi i posljedice

- **CUI BONO ?** (za čije dobro)
  1. Umanjena tržišna kapitalizacija RITE Gacko
  2. Smanjena tržišna vrijednost portfolija investicionih fondova i ostalih malih investitora
  3. Gubici u bilansima MH “EPS” i paradržavnih fondova
  4. Narušen poslovni imidž CEZ grupacije
  5. Doveden u pitanje kredibilitet Vlade Republike Srpske i svih društava iz javnog sektora
  6. Investitori reagovali opštim pesimizmom i padom povjerenja u finansijsko tržišta
  7. Pad indeksa: BIRS; - 25,2%, FIRS; - 10,1%, EIRS; - 28,2%
  8. Pad vrijednosti indeksa praćen padom prometa <sup>18</sup>

# **Finansijsko tržište – pitanja i odgovori**

- Ko je dobitnik u cijelom procesu? N I K O !
- Da li je postojala zla namjera većinskog akcionara (dolus)? N I J E!
- Da li su postojali bolji oblici finansiranja projekta? J E S U!
- Kakvo je stanje na finansijskom tržištu nakon “slučaja RITE Gacko”. L O Š E!
- Da li će se domaće tržište električne energije stabilizovati ako se održi *status quo*. N E Ć E!

# Povrede standarda upravljanja akcionarskim društvima

- društva treba da osiguraju **ravnopravan tretman** svih akcionara
- akcionari vlasnici običnih akcija imaju pravo da **učestvuju u upravljanju preduzećem** srazmjerno učešću u osnovnom kapitalu
- statutom društva treba omogućiti da akcionari koji imaju manjinski udio u društvu, mogu imati **članove upravnog odbora** ( tj. nadzornog odbora)
- društvo treba da obezbijedi **poštovanje i korištenje zakonskih prava** svih zainteresovanih strana za rad društva
- društvo treba da osigura **objavljivanje informacija o nematerijalnim pitanjima** kao što su .....statusne promjene, promjena oblika preduzeća i osnivanje preduzeća

# **Tužba za poništenje odluke skupštine akcionara RITE Gacko - pravni osnov tužbe**

- Isključenje prava glasa (čl. 255 ZOP-a)
- Akcionar ne može glasati u skupštini;  
*“.....u slučajevima kada taj akcionar ima interes protivno interesima društva(klauzula konfliktnosti interesa)”*
- ERS je dala glas za transfer imovine RITE GACKO u preduzeće čiji je vlasnik (NERS)
- Djelatnost društva u potpunosti izmijenjena - RITE GACKO de facto pretvoreno u finansijski holding
- Investicioni fondovi ne mogu biti vlasnici udjela u društvima s ograničenom odgovornošću(član.78 ZIF)

# Pravni osnov tužbe – nastavak

- “*Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću povećava se izmjenom ugovora o osnivanju*“ (čl. 377 ZOP-a)
- Akcionari RITE Gacko nisu dobili tekst ugovora o osnivanju NERS-a, niti bilo kakav aneks ovoga ugovora
- Promjena dijelatnosti, pretvaranje u finansijski holding, suprotno statutu RITE Gacko
- “*Holding je preduzeće koje ima u svojini akcije ili udjele zavisnog preduzeća*” (čl. 395 ZOP-a)
- Prestanak preduzeća “*Ako ne obavlja dijelatnost više od dvije godine neprekidno*” (čl. 96 ZOP-a)
- Deloitte d.o.o Beograd nije ovlašteni sudski vještak za procijenu vrijednosti imovine !??

# Odbojka većinskog akcionara

- Sve je urađeno u skladu s zakonom, prethodnim najavama i u najboljoj namjeri
- Do pada cijena akcija RITE Gacko došlo je zbog obustave trgovine
- Formiran špekulativni balon – *stock market bubble*
- Špekulativni karakter tržišta
- Pretjeran optimizam i pogrešna očekivanja
- Nerealnost cijene akcija RITE GACKO
- ✓ P/E oko 160
- ✓ *Free float* 20 %
- ✓ Dnevni promet/broj akcija u prosjeku 0,025% (maksimum 0,33%)
- ✓ Godišnji promet/ ukupna tržišna kapitalizacija 5 % (BLSE kraj 2006)
- ✓ Visoka volatilnost cijena

**Trenutno stanje**

**GORDIJEV ČVOR?**

# Približavanje stavova društva za upravljanje fondovima i fondovi

- Ne želimo konflikte, već rast i razvoj investicionih fondova i finansijskog tržišta
- Moramo zaštiti prije svega naše akcionare
- Nacrt tužbe je mijenjan nekoliko puta
- Izabrana je relativno “umjerena” varijanta tužbe
- “Fondovi su spremni na svaki dogovor kojima će vrijednost njihovih akcija u RITE Gacko biti zaštićena”

izvor: izvori bliski investicionim fondovima

# Približavanje stavova – Elektroprivreda RS

- “Tužba fondova nije osnovana”
- “Ova situacija u vezi Gacka i organizovanja preduzeća u kojem investitor ulaže sredstva, a mi imovinu je pokazala da je došlo do male zabune i da je trebalo možda više informacija i prethodne pripreme”
- “Samo zbog jedne neblagovremene informisanosti došlo je do pada akcija na berzi kada je u pitanju RITE Gacko”
- “Iz ovoga smo svi izvukli pouku ”da učimo i blagovremeno informišemo akcionare””
- Ovo je dobra investicija, vrijeme će pokazati da je njihov ulog (tj. ulog fondova) u RITE Gacko bio dobar

## **Varijante za HAPPY END**

- Povratak u predhodno stanje – pozitivan interni šok za finansijsko tržište
- Dokapitalizacija RITE Gacko sredstvima strateškog partnera i domaćih investitora
- Usklađivanje procijene imovine s tržišnom vrijednošću u momentu sporazuma
- Prodaja jednog dijela akcija MH ERS na Banjalučkoj berzi
- Pretvaranje NERS-a u akcionarsko društvo i spajanje s RITE Gacko
- Ulazak predstavnika manjinskih akcionara u organe upravljanja i poslovođenja NERS-a

# **Sudsko rješenje spora**

## ***PRO***

- Razvoj sudske prakse iz oblasti sporova u korporativnom upravljanju
- Afirmacija pravne države
- Zaštita imovinskog interesa

## ***KONTRA***

- Sudski proces dugo traje
- Ne smanjuje neizvjesnost na tržištu akcija
- Bavljenje samim sobom, a ne razvojem i rastom
- Presuda ma kakva bila neće imati absolutnog dobitnika!

## Pouke u zaključci

- Glavni zadatak korporativnog upravljanja je zaštita vlasničkih i ostalih prava svih nosilaca interesa u akcionarskom društvu
- Dosljedna primjena principa korporativnog upravljanja znači u isto vrijeme i zaštita investitora (zadatak No.1 u SEC)
- Bez pravnog normiranja zaštite investitora nema razvijenog finansijskog tržišta. Pratilac pravne norme je sankcija
- RITE Gacko je jedan “vrlo lijep” primjer lošeg korporativnog upravljanja
- Većinski akcionar je ispoljio veliki stepen nerazumijevanja korporativnog upravljanja , ali izgleda da je on ipak spreman na kompromis
- Ključni faktori razvoja dobre prakse korporativnog upravljanja je aktivizam manjinskih akcionara

# **Poruka stranama u sporu je .....**



## **poštujte svoje poslovne partnere .....**

**....i razgovarajte**



**.... ili ćemo svi postati gubitnici!!!**

**HVALA  
NA  
PAŽNJI**